Organi Komiteti Markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Ūzʙekiston

Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

На местно-еврейском языке

Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaveton!

BAJROQI MIHNAT

FEVRAL
4
ÇUMƏA
soli 1938
№ 29 (2056)

BA HAMAJI KOLXOZCIHO UCASTOKI NAZDIHAVLIGI DODA ŞAVAD

Dar mohi dekaʙri soli guzaşta, TsK VKP(ʙ) va SNK SSSR dar ʙoʙati zamini nazdihavligi dodan va ʙegoviji kolxozcihoji Ūzʙekistonro nest kardan, qarori ahamijatnoki tarixi ʙurovarda ʙudand. Dar on qaror nişon doda şudagijast, ki **«To 1-umi fevrali soli 1938 ʙa kolxozciho dodani ucastokhoji nazdihavligiro tamom karda şavad»**. Dar ʙoʙati ʙegoviji kolxozcihoji Ūzʙekistonro nest kardan ham mūhlati əaniq muqarar karda şudagijast. Muvofiqi on qaror **to 1-umi dekaʙri soli 1938 hamaji kolxozcihoji Ūzʙekiston ʙojad govdor karda şavand.**

Bo in qarori taarixi qamxūriji doimiji partijaji komunisti va hukumati soveti ʙaroji kolxozciho mekardagiro ʙoz jak ʙori digar nişon dodan mumkinast. In qarorro əomaji vaseəi kolxozciho va kolxozcizanhoji Ūzʙekistoni sotsialisti ʙo xelo xursandi peşvoz girift. Qarorro soveşcaniji respuʙlikoniji kolxozcihoji staxanūvci kor karda ʙuromada, muvofiqi on ʙa hama kolxozciho muroçiatnoma qaʙul karda ʙud. Mohi janvar, dar kolxozhoji respuʙlikaji mo—ohi in qarorro ʙo xursandi kor karda ʙuromadan va vazifahoji nav qaʙul kardan şuda guzaşt. Dar hama sljūthoji rajoniji xud, əomaji kolxozcihoji Ūzʙekiston qarori TsK VKP(ʙ) va SNK SSSR-ro taʙrik karda, ʙa vozdi ʙuzurgi xalqho rafiq Stalin quluqdori ʙajon kard.

Baroji suporişi TsK VKP(ʙ) va SNK SSSR-ro içro kardan, xelo kori ʙolşeviki kardan darkor ʙud. Duşmanhoji xalq, sagʙacaho va faşisthoji laəin A. Ikromūv, Xūçajūv, Islomūv, Gurevic, Karimūv, Zelkina, Manzara va digarho ʙa in kor xelo zarar rasondagijand. Dar natiçaji kori zararʙijorandagiji onho dar Ūzʙekiston 159 hazoru 951 xoçagiji kolxozi ʙegov va 80 hazoru 436 xoçagi ʙeucastoki nazdihavligi monda ʙud. Ucastoki nazdihavligiji ʙisjor kolxozciho ʙa nişondodi ustavi arteli xoçagiji qişloqi tūqri nameomad.

Kori çidiji ʙolşevikiji dar mudati du mohi oxirin guzaronda şudagi, dar in xusus gardiş ʙa vuçud ovard. Idorahoji daxldori rajonho va pravlenihoji kolxozho ʙa kori əamali daromada, kori ʙa xoçagihoji kolxozi muvofiqi ustavi arteli xoçagiji qişloqi ucastokhoji nazdihavligi dodanro ʙa avç darovardand.

Dar natiça mo dar in xusus şohiʙi peşraviho şudem. Jakcand rajonho in korro ʙa oxir rasonda istodin. Muvofiqi maəlumothoji az rajonho omadagi, halakaj ʙa 94 hazor xoçagiji kolxozi ucastoki nazdihavligi doda şudagijast.

Dar kolxozhoji jahudigi dar in xusus mo hamcunin guzaronda şudagi korhoji əamaliro meʙinem. Kolxozhoji nomi Kaganovic, «Komunizm» nomi Stalin, «Bolşevik» va digaraş kori ʙa kolxozciho ucastoki nazdihavligi dodanro tamom kardand. Dar ʙisjor kolxozho, ucastokhoji nazdihavligiji az in peş doda şudagiro ʙançida ʙuromada şud. Dar vaqti ʙançiş kaçravihoji rah doda şudagiro durust karda, muvofiqi ustav ucastok doda şudagi meʙoşad.

Dar vaqti ʙa kolxozciho ucastoki nazdihavligi dodan, dar kolxozhoji mo, dar ʙajni əoma kori əomavi va maənedodkuniro ʙa avç darovarda şud. Manfiəat va daromadi kolxozci az ucastokaş megiriftagiro ʙa ū fahmonda doda şud. Bisjor kolxozcihoji az ucastoki nazdihavligiji xud daromadi naqz giriftagi, xudaşon dar in xusus taşviqot guzarondand. M. Şimʙunūv, Ji. Aminūv, I. Ahmedūv, M. Aminūv ʙarin kolxozcihoji az ucastoki nazdihavligiji xud 1500—2000 sūm daromad giriftagi xelo ʙisjorand.

Garcande mo dar in xusus şohiʙi jak qator peşravi va muvafaqijatho şuda ʙoşem ham, amo ʙa ravişi in kor kamʙudiho rah doda şudagi meʙoşad. To 1-umi fevral az 34 rajoni respuʙlika dar in xusus maəlumot naomadast. Hole ʙisjor rajonho in korro tamom nakardin. Dar ʙisjor rajonho, Izʙoskent, Voʙkent, Qurama, Cinoz, Molotūv va digaraş korkunhoji rahʙarikunandaji rajoni in kori muhimro xudaşon naguzaronda, ʙa digarho supurdagijand.

Kolxozhoji jahudigiji nomi Baʙeşko, «Mevaji Oktjaʙr» «Ozod jahudi», «Mihnat» (Buxoro), nomi Oxunʙoʙojūv va digaraş in korro hanuz tamom nakardin.

Dar kolxozi nomi Baʙeşko, Bojmatūv guftagi ʙrigadir hosiloti ucastoki candin nafar kolxozciro xudaş sohiʙ şudagijast. Ba çoji muvofiqi ustav ʙa har jak xoçagi alohida zamin dodan, dar in kolxoz ʙa har 5—6 xoçagi dar jak ço (hamun ham az havliji kolxozci dur) zamin dodagijand. Pravleniji kolxoz ʙoşad, ʙa in kor ahamijat nadoda, jak korkuni rajoniro çeq zada ʙa ū supurdagijast. Dar natiça kolxozi nomi Baʙeşko kori ʙa kolxozciho ucastoki nazdihavligi dodanro hole ham tamom nakardast.

Dar kolxozi «Mevaji Oktjaʙr» 32 xoçagi ucastoki nazdihavligi nadorad. Pravleniji kolxoz xudaş ʙa in kor maşquli nakarda, komisija taşkil karda, in korro ʙa komisija supurdagijast. Korro ʙa komisija supurda, xudi pravleni çavoʙgariro his nakarda istodast.

Dar kolxozhoji nomi Oxunʙoʙojūv va «Ozod jahudi» kaçraviro rah doda şudagijast. Dar kolxozi nomi Oxunʙoʙojūv faqat ʙa kolxozcihoji çudogona va ʙa aktivho ucastoki nazdihavligi doda, digarhoro «faromūş» kardagijand. Dar kolxozi «Ozod jahudi» ucastoki nazdihavligiji ʙa kolxozciho doda şudagi, az xonaju çoji onho durast.

Kiştu-kori ʙahori xelo nazdik omad. Vazifaji asosiji imrūzaji taşkilothoji rajoni va pravlenijahoji kolxozho—in qarori TsK VKP(ʙ) va SNK SSSR-ro ʙolşevikona ʙa əamal ʙurovarda, ʙa hamaji kolxozciho ucastoki nazdihavligi dodan meʙoşad, matlaʙ ki onho dar rūzhoji ʙahor dar ucastoki xud koram kunand. Dar in xusus heç jak susti va kaçkori ʙojad rah doda naşavad. Baroji qarori muhimtarini partijaju hukumatro içro kardan, dar respuʙlikaji mo tamomi imkonijatho mavçud hastand. Imkonijathoro ʙolşevikona manfiəat ʙurda, ʙa hamaji kolxozcihoji Ūzʙekiston əaniq ucastoki nazdihavligi dodan zurarast.

DAR STANTSIJAJI SAJRKUNANDAJI RAFIQ PAPANIN

Dar Glavsevmorput az nacalniki stantsijaji sajrkunanda rafiq Papanin ʙa mazmun telegrama girifta şud:

«Dar natiçaji şturmi şişrūza dar ʙoʙati 8 pagohiji 1-umi fevral dar rajoni stantsija majdon az nim kilometr to 5 kilometr ʙo tarkişho ʙūlak şud. Dar ʙoloji parcaji majdoni darozaş 300 metr, faroxeş 200 metr ʙeomadagi hastem. Du ʙaza, hamcunin amʙori texnikiji cizhoji daraçaji dujum doştagi çudo şud. Az amʙori sūzokvoriji xoçagi hamaji cizi qimatʙahoro xaloʙ karda şud. Dar jaki palatkaji manzilçoj tarkiş dida şud. Ba xonaji ʙarfi mekūcem. Imrūz ʙoz dar ʙoʙati dar kuço ʙudani mo maəlumoti qūşumca medihem, agar əaloqa kanda şavad, mepursem ʙetoqat naşaveton. **Papanin**».

Pagohiji 1-umi fevral rafiq Papanin dar ʙoʙati dar kuço ʙudanaşon ʙoz qūşumca cunin maəlumot dod: gradusi 74 minutaji 16 ʙari şimoli va gradusi 16, minutaji 24 duriji şarqi.

Cixele ki ʙa moho dar Glavsevmorput maəlumot dodand, dar mudati oxirin dar darjoji Grenlandija harakati xelo zūri tsikloni dar avç şudast. Şamoli zūri nord—vestovi jaxzorro xelo çunʙo karda va parcaji jaxi ʙa samti çanuʙ sajr karda istodagiro xelo vajron kardast. Dar zeri paxşkuniji xudi zamin şamol, jaxzori stantsijaji sajrkunanda ʙūlak şudast. Baroji xudi stantsijaji rafiq Papanin, ʙaroji davom dodani kori on çudojiji rūj dodagi hanuz xatari tūpa-tūqri nameʙinad. Lekin ʙa munosiʙati telegramaji girifta şudagi qaror karda şud, ki dar ʙoʙati papanincihoro az jaxzori sajrkunanda girifta ovardan, korro tez karda şavad. 2-umi fevral nacalniki ekspeditsija rafiq O. Ju. Şmidt rū ʙa çoniʙi Murmansk kard. Dar ʙoloji paroxodi jaxşikani «Tajmir» aeroplanhoro halakaj ʙor karda şud, jaxşikan mukamal tajorast.

Būlak vaçudo şudani jaxzori stantsijaji sajrkunanda dar kori papanincihoro az onço girifta ovardan ʙaəze qiniho pajdo mekunonad, cunki qismi jaxzori ʙoqimondagi ʙaroji furomadani aeroplan kifoja nest. Ravişi papanincihoro az onço girifta ovardan az şarojiti insuna pajdo meşudagi daxl dorad. Agar jaxho dar holati ʙūlak-ʙūlak monand, ongoh «Tajmir» ʙa stantsijaji rafiq Papanin nazdik omada metavonad. Agar, ʙaraks, ʙo digar şudani şamol jaxho az ʙari nav jakçoja şuda pajvand şavand, ongoh cor nafari qahramon dar davru peşi jaxzori xelo kalonro mejoʙand, ki ʙa ʙoloji on aeroplanho mefurojand. Hamcunin, ʙalke ki xudi aeroplanho ʙaroji xud dar nazdiktari lageri papanincihо majdoni ʙoʙ jofta va ʙo onho ʙa holati kiştihoji rezinkagije ki rafiq Papanin dorad va hamcunin dar ʙoloji aeroplanho ham meşavand, əaloqa muqarar kunand.

Taçriʙaji kaloni korkunhoji stantsijaji sajrkunanda ʙovariji mukamal medihad, ki 4 nafari qahramon ʙaroji manzilçoji insuna çoji naqz ʙarguzida metavonad. Agar dar hamin vaqt radiostantsijaro ʙa çoji digar ʙurdani darkor şavad, ongoh ʙalke əaloqaji radiogi vaqtina xoʙ ravad.

DAR BOBATI BA 20-SOLAGIJI RKKA VA FLOTI HARBI—DARJOJI TAJORI DIDAN

Qarori TsK VLKSM, TsS Osoaviaximi SSSR va RSFSR

Bistsolagiji Armijaji Surx va Floti Surx əidi tamomi xalqi soveti, tamomi patriothoji soveti meʙoşad. VLKSM va Osoaviaxim, ki rezervi purqudrati Armijaji Surx hastand, ʙa munosiʙati ʙistsolagiji RKKA ʙojad dar ʙajni əomaji mihnatkaşho va xususan dar ʙajni çavonhoji mihnatkaş, kori çidiji sijosi guzaronand, ʙistsolagiji taərifzeʙro ʙo muvafaqijathoji konkretiji dar kori mudofiəagiji xud, dar komsomolho va clenhoji Osoaviaximro taəlimi harʙi dodan ʙa dast darovardagiji xud nişon doda guzarand.

Komiteti Markaziji VLKSM va Soveti Markaziji Osoaviaxim cunin taklif mekunand:

1. Dar nispi avali fevral dar ʙoʙati «Bistsolagiji RKKA va kori mudofiəagiji komsomol va Osoaviaxim» maçlishoji jakçojaji taşkilothoji istidojiji VLKSM va Osoaviaximro guzaronda, dokladhoji sekretari komiteti VLKSM va rajisi Soveti Osoaviaximro şunida şavad.

Dar ʙoʙati in masala maçlishoji jakçojaji aktivhoji şahri, rajoniji komsomol va Osoaviaximro guzaronda, dokladhoji sekretari gorkomi (rajkomi) VLKSM va rajisi Soveti şahr (rajoniji) Osoaviaximro şunida şavad.

2. Dar maçlishoji mihnatkaşho, maçlishoji çavonho, fizkulturnikho, dar kluʙho, ʙurcakhoji surx, izʙaho—qiroəatxonaho, dar aerokluʙho va taşkilothoji digari taəlimiji Osoaviaxim—dar ʙoʙati Armijaji Surx va etaphoji çudogonaji taarixi çangi grazdani guzarondani dokladho, lektsijaho va muloqothoro taşkil doda şavad—in mazmun temahoji dokladhoro maslihat doda şavad:

Rafiq Stalin—Dar ʙoʙati se xususijati Armijaji Surx;

VKP(ʙ)—taşkildihanda va vozdi Armijaji Surx;

Etaphoji asosiji ʙunjodijati Armijaji Surx;

Torumor şudani interventhoji Germanija dar Ukraina;

Torumor şudani huçumi çangini jakumi «Antanta»;

Torumor şudani huçumi çangini dujumi «Antanta»;

Torumor şudani huçumi çangini sejumi «Antanta».

Az zeridastkunandahoji imperialistiji Japonija ozod şudani kraji Şarqi—Dur.

Dar in dokladho va lektsijaho dar ʙunjod kardani Armijaji Surx roli partijaji komunisti va vozdhoji on Lenin va Stalin va dar ʙoloji ʙelogvardejtsho va interventho zafarro taşkil dodani onro nişon doda, dar ʙoʙati rafiq Stalin, cun rahʙari ʙevositaji harakathoji halkunandaji çang va içodkunandaji planhoji muhimtarini strategiji Armijaji Surx dar çangi grazdani caqcaq karda şavad.

Baroji dokladho va lektsijaho komandirho va korkunhoji sijosiji RKKA, qismgirandahoji çangi grazdani, propagandisthoji naqzi komsomoliro çalʙ karda şavad.

3. Bo askarhoji surx, komandirho va korkunhoji sijosiji Armijaji Surx, ʙo qismathoji podşefiji Floti Harʙi—Darjoji va Floti Harʙi—Havoji, ʙo qahramonhoji Sojuzi Soveti, ordendorhoji Armijaji Surx, komandirhoji ʙojevoj, veteranhoji çangi grazdani şaʙhoji voxūrdiji komsomolho, osoaviaximciho, çavonhoro taşkil doda şavad.

Dar in şaʙho ʙa çavonho dar ʙoʙati rohi taarixiji Armijaji Surx, epizodhoji ʙojevoji on, qahramoniji askarho va komandirhoji on, dar ʙoʙati qahramonhoji legendariji çangi grazdani, marşalhoji Armijaji Surx va polkovodetsi ohanin rafiq Voroşilūv caqcaq karda şavad.

Ba marşrutho va ʙa hajkalhoji çangi grazdani poxodhoji harʙi, ekskursijaho, lizatsoniho taşkil doda şavad.

4. Dar ʙoʙati kor karda ʙuromadani harakathoji çudogonaji harʙi va epizodhoji çangi grazdani darshoji maxsusi komsomolho, osoaviaximciho, çavonhoro taşkil doda, dar hamin vaqt kartaho va sxemahoji darkori, çojistodi quvatho, planhoji komandovani, pajravonagiji harakathoro kor karda ʙuromada şavad.

Baroji in darsho in mazmun temahoro maslihat doda şavad:

mudofiəaji qahramoniji Tsaritsin;

plani staliniji torumor şudani Denikin va ʙa vuçud omadani on;

mudofiəaji Piter va torumor şudani Judenic;

Stalin va Dzerzinskij dar nazdiktari Perm;

harakathoji Armijaji jakumi savora; az poljakhoji safed ozod şudani Kijev;

zeridast şudani Perekop;

5. Dar maktaʙhoji sijosiji komsomoli va kruzokho, dar taşkilothoji taəlimiji Osoaviaxim (aerokluʙho, maktaʙho, punkthoji taəlimi, kluʙhoji tirparoni va maktaʙhoji darjoji) dar in temaho du dars guzaronda şavad:

1. Stalin va Armijaji Surx (az rūji kitoʙi rafiq Voroşilūv).

2. Bistsolagiji Armijaji Surx.

6. Dar kori sijosiji dar davri ʙistsolagiji RKKA guzaronda meşudagi propagandisthoji komsomoli, aktivi komsomoli va Osoaviaxim, hamaji agitatorhoji ʙehtarini komsomol va osoaviaximciji dar vaqti kampanijaji sajlovkuni faəolona kor kardagiro manfiəat ʙurdan zurarast.

Gorkomho, rajkomhoji komsomol va sovethoji muvofiqi Osoaviaxim ʙa propagandistho va agitatorho xomandaho dastur əamal doda, onhoro ʙo adaʙijot taəmin karda, quvathoji onhoro durust ço ʙa ço monand, matlaʙ ki ʙo kori taşviqoti hamaji mihnatkaşhoro dar ʙar girifta şavad. dar hamin vaqt ʙa taçriʙaji kampanijaji sajlovkuni takja karda şavad. Dar kori taşviqoti nişon dodani kinofilmaho, xudxursandkuniji nafisi, şaʙho va kontserthoji ʙa munosiʙati Armijaji Surx monda meşudagiro vaseə manfiəat ʙurda şavad.

7. TsK VLKSM va Soveti Markaziji Osoaviaxim ʙa hamaji taşkilothoji komsomoli va osoaviaximi taklif mekunand, ki kori mukamal ʙa tartiʙ darovardani taşkilothoji taəlimi—aerokluʙho, maktaʙhoji darjoji, maktaʙho va punkthoji taəlimiji PVXO, komandahoji tirparoni, grupahoji xudmuhofizatkuniji PVXO-ro dar havlihoji manzilçoji va maktaʙho va d. d. dar mudati kaltatarin tamom kunand, matlaʙ ki ʙa ʙistsolagiji RKKA va flot tamomi seti taəlimiji Osoaviaxim mukamal ʙa tartiʙ darovarda şudagi ʙuda va kori normaliji taəlimiro sar kunad.

8. Dar maçlishoji taşkilothoji komsomoli va osoaviaximi komsomolho va osoaviaximcihoji ʙehtarini kvalifikatsijaji musajani harʙiro sohiʙ şudagi—pilotho, tirparonho, tankistho, parasjutistho, savoraciho, instruktorhoji PVXO, radistho va digaraşro nişon doda şavad.

Gorkomhoji (rajkomhoji) VLKSM va gorsovethoji (rajsovethoji) Osoaviaxim ʙo askarhoja şaklhoji muvofiqi jaroqi RKKA vo xūrdani uclūt va pilothoji osoaviaximci, tirparonhoji ʙehtarin, talaʙahoji maktaʙhoji darjoji, parasjutistho va digaraşonro taşkil dihand, matlaʙ ki komsomolho va osoaviaximcihoji dar Osoaviaxim kvalifikatsijaji harʙi giriftagi jo girifta istodagi, ʙo taçriʙa, tajori, praktikaji maşq kardani askarhoji RKKA oşno şavand va dar kori insunaji xud dar ʙoʙati muvafaqijat ʙa dast darovardan va kvalifikatsijaji harʙiro ʙaland kardan, ʙa daraçaji tajori doştani askarhoji Armijaji Surx ʙaroʙar şavand.

9. Ba munosiʙati ʙistsolagiji RKKA corjakgirihoji tirparoni, tirparonihoji əiʙratdihandaji snajperi taşkil doda şavad, ʙa tariqi əomavi dodani normahoji mudofiəagiro taşkil doda şavad, əidhoji mudofiəagi guzaronda, ʙa mihnatkaşho kori savoraciho, tirparonho, grupahoji xudmuhofizatkuniji osoaviaximciro nişon doda şavad.

Komiteti Markaziji VLHSM.
Soveti Markaziji Osoaviaxim.

Az sljūti kolxozcihoji staxanūvciji rajoni Karmina

KARMINA. 20-umi janvar dar zali kinoji şahr ʙo qismgiriji rajishoji kolxozho, ʙrigadirho, zvenovodho va kolxozcihoji staxanūvciji rajon sljūt şuda guzaşt. Dar in sljūt masalahoji muhimi ʙa kiştu-kori ʙahori daxl doştagiro sançida şud.

Jak cand kolxozcihoji staxanūvciji dar sljūt qism giriftagi, dar ʙoʙati ravişi kori ʙa ʙahor tajori dida istodani xud, caqcaq kardand. Jak cand ʙrigadaho, zvenoho ʙaroji soli 1938 voçiʙijati nav qaʙul kardand.

Brigadiri peşqadami kolxozi «Mevaji Oktjaʙr» **Jishoq Notonūv** ʙrigadiri sadtsentneriji kolxozi nomi Lenin rajonro ʙa corjakgiriji sotsialisti çeq zad.

S. Rafoelūv.

Dar surat: deputathoji Soveti Əoliji SSSR (az cap) rajisi kolxozi nomi Stalin, rajoni Buxoro ordendor **Şarifʙoʙo Hamrojūv** va sekretari gorkomi KP(ʙ)Ūzi Samarqand **Otamurod Şermuhamedūv**.
Foto B. Fişman. (Sojuzfoto).

Harakathoji harʙi dar Xitoj

DAR XITOJI MARKAZI

XANKOU, 31 (TASS). Dar ucastoki çanuʙiji rohi ohani Tjantszin—Pukou,—dar vilojati Anxuej harakathoji huçumkunandagiji askarhoji xitoj davom karda istodin. Qismathoji askarhoji xitoj ʙa Jantszijasan huçumi qatəi karda istodin. Baəd az muşt ʙa gireʙonşavihoji xelo zūr, ki onho ʙeştar az dah karat şuda guzaştin, askarhoji japon az Minguan (samti çanuʙu-şarqtari Finjan) əoqiʙ raftanro sar kardin. Dar natiçaji zanozaniji nihojat zūr, qariʙi hazor soldati japon kuşta şudast.

Muvofiqi maəlumothoji oxir, dar nazdi Cuguntszjao az Cuczou dar samti şimol 25 kilometr əoqiʙtar hamcunin çangi kalon rūj dodast.

Şahri Ljuxe (dar kanori şimoliji Jantszi, rū ʙa rūji Nankin ʙudagi), ki onro japonho zeridast karda ʙudand, ʙa zamin jakson karda şudast. Qismi ʙisjori havliho xaroʙ şudast. Beştar az 1500 nafar sokini orom kuşta şudast. Sokinhoji az şahr gurexta rafta tavonistagi az 4000 odam əiʙorat ʙa otrjadi partizani hamroh şudin. Beştarini odamhoji otrjad jaroq dorad. Otrjadi ʙa on Can Ju-tszeji qadri 60-sola rahʙari karda istodagi, hozir ʙa şahri Ljuxe nazdikast.

* * *

LONDON, 1 (TASS). Muxʙiri dar Şanxaj ʙudagiji agentstvoji Rejter menavisad, ki ʙa samti şimol ʙa daroziji rohi ohani Tjantszin—Pukou ʙa peş raftani japonho dar nazdi Minguan nigoh doşta şudast. Muxʙiri gazetaji «Tajms» maəlumothoji omadagiro tasdiq mekunad, ki dar muşt ʙa gireʙonşavihoji dar nazdi Minguan şuda guzaştagi az japonho qajr az jarador şudagiho hazor soldat kuşta şudast. Muxʙir menavisad, ki askarhoji xitoj zajli aval pozitsijahoji dar şimoltari rohi ohani Lunxaj doştageşonro saxt dar dastaşon nigoh doşta istodin.

LONDON, 31 (TASS). Muxʙiri dar Şanxaj ʙudagiji agentstvoji Rejter maəlumot medihad, ki muvofiqi maəlumothoji xitojho, askarhoji xitoj dar vaqti az Minguan əoqiʙ raftani japonho maʙlaqi ʙisjori soldathoji japonro ʙa asiri giriftin.

DAR XITOJI ŞIMOLI

XANKOU, 31 (TASS). Boqimondahoji askarhoji japoni az Minin (az Tszinan dar samti çanuʙu-şarq) əoqiʙ raftagiro xitojho 30 kilometr az şahr əoqiʙtar davragir kardin.

Rūzi 30-umi janvar 4 aeroplani japoni Pinjani (Linfini) dar qismi çanuʙu-qarʙi vilojati Şansi ʙudagiro ʙa taki ʙomʙa giriftast. Dar xudi hamun rūz eskadriljaji aeroplanhoji japoni ʙa Lojjan (vilojati Xenan) huçum kardast. Eskadriljaji japoni ʙa aviatsijaji xitoji vo xūrdast. Dar natiçaji çangi nimʙoəataji havoji az 21 aeroplani japoniji dar ʙomʙapartovi qism giriftagi, se aeroplan zada qaltonda şudast. Bomʙahoji aeroplanhoji japoni partoftagi jakcand havliro xaroʙ kardin.

Şaʙi 31-umi janvar askarhoji japon, dar tahti dastgiri kardani aeroplanho, ʙa Vejxoj (dar vilojati Xenan, çanuʙtari Czande) huçumro sar kardin. Askarhoji xitoj muqoʙilijati qatəi kardin. Huçumi askarhoji japon şikast xūrdast. Japonho xelo odameşonro ʙarʙod dodin.

DAR XITOJI ÇANUBI

XANKOU, 31 (TASS). 9 aeroplani japoni ʙa Vampu (çazira dar nazdi Kanton) ʙeştar az dah ʙomʙa partoftast. Du odam kuşta şudast.

29-umi janvar aeroplanhoji japoni ʙa Tsincsou (ʙa çaziraji Xajnan) du karat huçum kardin. Jak ʙomʙa ʙa rajoni kamʙaqalho zindagoni mekardagi omada qaltidast. 20 havli xaroʙ şudast, jakcand odam kuştaju jarador şudast.

DAR FRONTHOJI ISPANIJA

(Muvofiqi maəlumothoji TASS az Pariz va Barselona dodagi)

FRONTI MARKAZI

Muvofiqi maəlumoti ministrxonaji mudofiəaji Ispanija, dar sektori Lozojja (az Madrid dar samti şimol) respuʙlikaciho, dimoqaji Koljado de Espinoji dar certu ʙeşi Viljavijexa ʙudagiro ʙand karda, çojistodi raxşhoji peşçangi xudro ʙehtar kardin.

Dar fronti Gvadalaxara qismathoji savoraji respuʙlikaciho harakathoji razvedkagiro ʙo muvafaqijat guzaronda, əoqu salomat ʙa maskançojaşon ʙoz gaşta omadin. Muvofiqi maəlumoti agentstvoji Gavas, dar samti şimoli vilojati Gvadalaxara artilerijaji respuʙlikoni, nişondodhoji aeroplanhoji razvedkaciro manfiəat ʙurda, mustahkamçojho va maskançojhoji dar əoqiʙi front ʙudagiji əosihoro jakzaji ʙa taki ūq girifta, az onho xelo odamro noʙud karda va xelo çojhoro xaroʙ karda istodast.

Dar vaqti dar jake az ucastokhoji fronti markazi huçumi nogahona kardan respuʙlikaciho farmoni komandovaniji faşistiro zeridast kardin, ki on ʙa politsija taklif mekunad, ki clenhoji əojila—padar, modar, ʙarodarho jo xuharhoji har jak dezertirro avoq kunad.

FRONTI ŞARQI

Dar natiçaji əoqiʙi fronti əosiho dar Almudevar (az Ueska dar samti çanuʙu-şarq) doştagiro ʙa taki ūq giriftani artilerijaji respuʙlikoni amʙori kaloni asʙoʙhoji harʙi vzriv şudast.

Kori əiʙratşavandaji kolxozi nomi Karl Marks

IZBOSKENT. Kolxozi nomi Karl Marks, rajoni Izʙoskent por sol dar majdoni 200 gektar paxta korida, az har gektar ʙa hisoʙi mijona 38 tsentneri paxta supurda ʙud. In kolxoz hozir ʙa kiştu-kori ʙahori namunavi tajorigari dida istodast.

Hamaji zaminhoji koramro az qūzapojaho toza karda şuda, du karat ʙo traktor ronda şudagijast. Seti zaurhoro ʙa tartiʙi naqz darovarda şudagi meʙoşad.

Kolxozi mazkur az stantsijaji rohi ohan 200 tona udoʙrenihoji mineraliro ʙa kolxoz ovardagijast. Udoʙrenihoro dar çoji naqz monda şudagijast. Kolxozciho ʙeştar az 3000 əaroʙa poruro ʙa sari majdonho ʙurovardagi meʙoşand.

Dar ohangarxonaji kolxozi 75 dona plug, sejalka, ʙorona va kultivatorro remont karda istodin. 30 sar aspi naqzi kolxozro ʙa avqot monda şudagijast.

Clenhoji in kolxoz kolxozi nomi Karl Marksro az selsoveti Xartumi rajoni Andiçon ʙa corjakgiriji sotsialisti çeq zadagijand. In du kolxozi nomi Karl Marks hozir corjakgiri karda istodin. In kolxozho ʙa holati dogovori corjakgiriji sotsialisti cunin voçiʙijat qaʙul kardand, ki dar soli 1938-um az har gektar 50 tsentneri paxta medihand, ʙa hamaji kolxozciho ucastoki nazdihavligi doda, ʙegoviji onhoro nest mekunand.

Zvenovodi kolxozi nomi Karl Marks, rajoni Izʙoskent **Qirqizʙoʙi Mahmudūvi** dar soli 1937-um az har gektari 5 gektar zaminaş 78 tsentneri paxta dodagi, voçiʙijati dar soli 1938-um az har gektar 120 tsentneri paxta dodanro qaʙul kard.

Kolxozi nomi Karl Marksi Andiçon majdonhoro hamcunin du karat şudgor kardagijast. Ba sari majdonho 2500 əaroʙa poruro ʙurovarda şudagijast. 250 tona udoʙrenihoji mineraliji ovarda şudagijast. Hozir ʙa zaminho jaxoʙ doda şuda istodast.

(ŪzTAG).
"

Qarori TsK VKP(ʙ) va SNK SSSR-ro ʙa əamal çori karda şud

ŞAHRISABZ. Bo maqsadi tamomi kolxozcihoro ucastoki nazdihavlinok kardan, ʙa sajui onho ʙegoviro ʙarham zadan, pravleniji kolxozi «Partizan» corahoji konkreti dodagijast. Dar asosi [illegible] hamaji kolxozcihoji ucastoki nazdihavliji nadoştan ucastoki nazdihavligi doda şud. Qajr az in, 5 kolxozciro govdor karda şudagijast.

Hamaji kolxozcihoji kolxozi mazkur govdor va ucastoki nazdihavlinok şudand. Hamin tariq pravleniji kolxozi «Partizan» qarori TsK VKP(ʙ) va Sovnarkomi Sojuzi SSR dar ʙoʙati ʙa sajui kolxozcihoji Ūzʙekiston ʙegoviro ʙarham zadan va tamomi kolxozcihoro ʙa ucastoki nazdihavligi taəmin kardan ʙurovardagiro az mūhlat peş içro kard.

* * *

Kucmancihoji porsola govdor şudand

ŞAHRISABZ. Mixoil Bosojūv, Mulat Nisimūv, Əmonuil Gavrielūv soli guzaşta cun kūcmanci ʙa kolxozi «Bajroqi Mihnat» (rajoni Şahrisaʙz) qaʙul karda şuda ʙudand.

Bo maqsadi qarori partija va hukumatro ʙa əamal ʙurovarda, hamaji kolxozcihoro govdor va ucastoki nazdihavlinok kardan, pravleniji kolxozi mazkur corasiniji əamali didagi meʙoşad. Kolxozciho: **Bosojūv, Nisimūv, Gavrielūvi** porsol dar in kolxoz omadagi, halakaj sohiʙi gov va ucastoki nazdihavligi şudand. Baroʙari hamin onho dar xonahoji jevropoji zindagoni karda istodin, ki onro kolxoz əimorat karda dodagijast.

Ş. Dovidūv.

* * *

Kolxozhoji selsoveti Kunciqor ʙa ʙahor tajor nestand

ŞAHRISABZ. Kiştu-kori ʙahori nazdik omad. Dar rajonhoji çanuʙiji respuʙlikaji mo jak cand rūz ʙaəd kiştu-kori ʙahori sar meşavad. Kolxozho ʙojad ʙa ʙahor tajor ʙoşand. Ba ʙahor tajorigariji lojiqanda didan—vazifaji muhimi imrūzaji pravlenihoji kolxozho meʙoşad.

Agar mo ʙa ravişi kori ʙa ʙahor tajorigari didani kolxozhoji selsoveti Kunciqori rajoni Şahrisaʙz nazar kunem, digarxel ahvolro meʙinem. Kolxozhoji in selsovet ʙa ʙahor tajor nestand. Inro ʙo jak cand faktu dastaho isʙot kardan mumkinast.

To ʙa alvaqt hamaji zaminhoro az qūzapoja toza karda naşudast. Az 803 gektar zamin faqat 452 gektaraşro jak karat va 36 gektaraşro du karat ronda şudagijast. Corasiniji xelo muhimi ʙaroji hosilloti ʙalandi paxta darkor ʙudagi,—şudgorkuniji tiramohiro dar in selsovet içro nakardagi meʙoşand.

Dar kolxozhoji «Osoaviaxim», nomi Voroşilūv va «Qzil Oktjaʙr» in selsovet kori tajorigari xelo sustast. Dar kolxozi «Osoaviaxim» 68 gektar zaminro hole ham az qūzapoja toza karda naşudast. Rajisi pravleniji in kolxoz Murod Turdijūv odami ʙeparvo hast va ʙaroji korro ʙa avç kardan jagon cora nameʙinad.

Dar kolxozi nomi Stalin ham ahvol haminxelast. Dar ʙoloji 15 gektar zamin qūzapoja istodast. Az 95 gektar majdoni paxtakori faqat 23 gektaraşro şudgor karda şudagijast. Dar kolxozi «Komunizm» 30 gektar zamini qūzapojaş kanda naşudagi va 26 gektar zamini ronda naşudagi mavçudast. Korhoji çūjtozakuni, poruhoro ʙa sari majdonho ʙurovardan, cigiti urugiro toza kardan va digaraş xelo sustast.

Ba in susti va ʙoqinnoni oxir monda, ʙa kiştu-kori ʙahori tajorigarihoji lojiqanda didan zarurast.

Tūxtamişūv,
Dovidūv.

* * *

Majdonhoro 3 marotiʙa ʙo traktor ronda şud

SAMARQAND. Kolxozcho va kolxozcihoji kolxozi nomi Jeʒov (selsoveti Boqi ʙaland) kori ʙa ʙahor tajori didanro dar asosi nişondod va maslihathoji ustodhoji sektarini paxta taşkil dodagi meʙoşand. Ba kori ʙa ʙahor tajori didan murociatnomaji soveşcaniji kolxozcihoji staxanūvci va çoʙaniji zvenoji Bozorahimūv ahamijati kalon dodagi meʙoşad.

Dar in kolxoz majdonhoro az qūzapoja toza karda, 3 marotiʙa ʙo traktor ronda şudagi meʙoşad. Hazoru 200 araʙa poru va udoʙrenihoro ʙa majdonhoji ronda şudagi doda şudagijast. Hozir ham udoʙrenihoji mahaliro ʙa sari majdonho ʙurovarda istodin. Bo maqsadi kiştu-kori ʙahoriro ʙo sifat guzarondan, hajvonhoji koriji kolxozro ʙa parvariş mondagi meʙoşand. Maşinaju asʙoʙhoji xoçagiji qişloqro remont karda istodin.

A. Narziqulūv.

* * *

Poctaxona az odamhoji iflos toza karda şud

SAMARQAND. Mudiri poctaxonaji şūʙaji 10-um (Cornuha) ʙa vazifaji xatʙarho, Rahimūv va Əolimūv ʙarin odamhojero qaʙul kardagijast, ki onho ʙa kori xud jak qator çinojathoro roh dodagi meʙoşand.

Xatʙarho xathoji xalqro ʙa sarvaqtaş ʙurda nadoda va gohho takaş qaʙul nest mekardin. Hato onho dar mohi nojaʙri soli 1937-um 15 dona povestka va dar mohi dekaʙr 129 dona povestkaji çeqʙaniji vojenkomatro ʙa odamho ʙurda narasonda, ʙalke ʙo spravkahoji qalʙaki—inxel odamho nestand—gufta, povestkahoro gardonda ovarda ʙudin.

Mudiri poctaxona Hajdarūv xathoji [illegible] rūz ʙa rūz çamə meşudagiro ʙa poctaji markazi rohi nakarda, ʙo dermoni 2—3 rūz nigoh doşta, ʙaəd mefiristondast. Ahvoli ʙo xathoji muqarari az in ʙad ʙudast. Qariʙi 200 dona xathoji muqarari jakcand vaqt nigoh doşta şuda, ʙaəd ʙa soʙihojaş rasonda şuda ʙudast. Dari idoraji poctaxona ʙeştarini vaqt qulf ʙud.

Hamaji in korhoji toqat ovarda nameşudagiji dar vaqti taftiş kardani vakili poctaji markazi rūjikor karda şuda ʙud.

Hozir mudiri poctaxona Hajdarūv va xatʙarho Rahimūv va Əolimūvro az kor girifta şuda, ʙa vazifaji onho korkunhoji naqz taəin karda şudagijast.

Z. Jiroslūv.

* * *

Baroji ʙeparvoji kardan ʙa çavoʙgari kaşida şudand

QARADARJO. Baroji molu ajnosi kolxozro az tahti dilu çon nazorat kardan kolxozi «Mihnat» Şukurūv va Qosimūvro qorovuli govxonaji əaspxona taəin karda ʙud. Amo onho in vazifaji xudro ʙo ʙeparvoji içro karda, ʙa kolxoz zijoni xudro rasondin. Onho ʙaəzan govu əasphoro qorovuli nakarda, monda xoʙ meraftin. Hato dar vaqti qūzapojaji dar ʙoloji ʙomi govxona ʙudagi ʙo saʙaʙhoji nomaəlum dar girifta şudanaş onho xaʙardor naşuda, govhoro az xatari pozar muhofizat namekunand. Dar natiça du nargovi kolxoz sūxta memurad.

Dar nazdiki sudi xalqiji ucastoki 17-um Şukurūv va Qosimūvro sud karda ʙa har jaki onho jaksola xizmati maçʙuri kardan hukm ʙurovard.

M. Jusupūv.

Zavodi optiko-mexanikiji şahri Leningrad kori tajor kardani asʙoʙhoji saniji navro azxud kard. Staxanūvciho va udarnikho texnikaji murakkaʙi asʙoʙhoji optikiro azxud karda istodin.

Dar surat: markirovşcitsa rafiqa **N. I. Tjurina** asʙoʙi kolorimetri nusxaji «Dusaʙki»-ro sançida istodast, ki on asʙoʙ rangi ciri [illegible] maqaʙar mekunad. In asʙoʙro dar sanoatkonahoji neftsozi, rangrezi va avqotvori manfiət ʙurda meşavad.

Foto **Fadosejev**. (Sojuzfoto).



Çudo şudani Avtandil az malika Tinatin. **Reproduktsijaji Glauʙerzon.**

SERGEJ GUSEVI STAXANŪVCI

Kamenşciki ʙunjodijati komʙinati nomi Stalin—Sergej Semenovic Gusevro tamomi Ūzʙekiston medonad. In çavoni navras, raʙociji xoksor ciguna maşhur şudagijast?

Ū inro dar natiçaji dar ʙunjodijat dilsofona mihnat kardan, korro ʙolşevikona taşkil doda, intizomro mustahkam kardan, ʙo əuhdaʙurojiji tamom va az 7 soəati kor mukamal fojda ʙurdan ʙa dast darovardagijast. Guftor va kori Sergej Gusev ʙo hamdigar pajvastajand.

Dar jake az maçlishoji ʙinokorho ū vaəda doda ʙud, ki normaji korkardaʙuroriro ʙa du ʙaroʙar içro kunad, soli 1938-um—soli jakumi pançsolaji sejumi staliniro ʙo muvafaqijati ʙuzurg peşvoz giriftanro taşkil dihad. In vaədaji xudro Sergej Semjonovic 30-umi dekaʙri soli 1937-um ʙo muvafaqijat içro kard. Ū dar jak smena, az rūji norma, ʙaçoji 1900 dona, 4200 xişt cinda, korkardaʙuroriji rekordiro ʙa dast darovard.

Dar mudati 8 rūzi mohi janvari soli nav kamenşcik Gusev normaji rekordiji korkardaʙuroriji ʙa dast darovardageşro içro karda omad va 9-umi janvar 5027 dona xişt cinda, ʙoz ham muvafaqijathoji nav ʙa dast darovard.

Rūzi jəla şudani Sesijaji Soveti Əoliji SSSR-ro kamenşcik Gusev ʙo rekordhoji korkardaʙuroriji navi staxanūvi peşvoz girift. 12-umi janvar dar haft soəat 5 hazoru 412 dona xişt cind.

Sergej Gusev az qadri ʙandah solageş—dar soli 1926-um zindagoniji mihnatiji xudro dar ʙinokoriho sar kardagijast.

Gusevi kamenşcik dar ʙisjor ʙinokorihoji faʙrikaho, zavodho, maktaʙho qism giriftagijast. Dar mudati 11 sol ū dar Moskva şahrcaji taəlimiji akademijaji xoçagiji qişloqiji nomi Timirjazev, ʙinoji ʙosiq VSNX, tsexhoji elektrozavodi gosudarstvogiji «Serp va Molot» (Moskva)ro soxtagijast. Ba ʙartaraf kardani prorivi ʙinokoriji elektrostantsijaji qaşqari qism giriftagijast. Elektrostantsijaji əazamati Vladivostokro soxtagijast. Va dar kuçoje ki ū kor mekard, mudom peşqadami udarnikho va staxanūvciho ʙuda, planro az 200 protsent zijod içro mekard. Kamenşcik Gusev hozir du sol ʙoz dar ʙinokoriji navʙati dujumi Tekstilkomʙinati nomi Stalin kor karda istodast.

Hanuz gudok az sar şudani rūzi kori xaʙar nadoda ʙud. Kamenşcik Gusev fronti korro dida meʙurojad, ʙo jordamcihoji xud: Kalcugin, Batjucenko, Musin va Kocanūv xuşgapi karda, onhoro ʙo fronti rūzi kori oşno mekunad. Dar asosi in hama vazifaji kori harrūzaji xudro donista megirand. Rūzi kori sar meşud.

Lekin ana devori xişt cinda şudagi ʙa ʙalandiji 80 santimetr jo 1 metr rasid, ungoh Sergej ʙo dastaji dūqoʙgiraki darozaş 40—50 santimetr ʙudagi ohista xam şuda, dūqoʙro ʙa ʙoloji devor meʙardorad.

Gusev oromona, lekin xiştro puşt ʙa puşt tez mecinad. Hisoʙ mekunad, cūt mezanad, protsesi xiştciniro hal mekunad. Inxel sistemaji kori xiştcini mihnatro oson karda, ʙa xam naşuda xişt cindani kamenşcik Gusev imkonijat medihad.

Dūqoʙ va xiştmekaşondagiho, Kalcugin, Batjucenko, Musin va Kocanūv jordamciji əstiʙornoki Gusev meʙoşand. Ū dar ʙajni onho corjakgiri taşkil dodagijast. Baəd az kor dar soveşcaniji korkardaʙurori çamoəasti kori jakrūzaro sançida va vazifahoji pagohro kor karda meʙurojand. Ba in soveşcani gohho proraʙ Makritskiro taklif mekunand.

Gusev ustuvor va talaʙkunanda meʙoşad. Xudaş intizomnokast, ū az jordamcihoji xud va az proraʙ intizom va huşjoriro talaʙ mekunad. Dar ucastoki Gusev ʙo çavonhoji xud kor mekardagi, in taşkilmandi his karda meşavad.

*

Dar joni ʙo maşinaho va stanokhoji əazamati şavqunnok dar harakat ʙudagiji korpushoji zeʙoji Tekstilkomʙinat, ki on dar nazdiki dar çoji daraxtzor soxta şudagijast,—devorhoji xişti ʙarq zada istodin, ki onho dam ʙa dam ʙaland şuda, korpusi komʙinati navʙati dujumro ʙunjod karda istodin.

Dar ʙajni hazorho ʙinokorho: zaminkanho, kamenşcikho, ʙetonşcikho, armaturşcikho va digaraşon, ki onho giganti navi sanoəti ʙofandagiro dar ʙajni daraxtzorhoji ʙaçin soxta istodin—taçriʙaji kamenşcik Sergej Gusevi staxanūvciji nomdori Tekstilstrojro çori karda şuda istodast. Hama ʙaroji Gusev ʙorin kor karda, nomi staxanūvciro ʙa xud giriftan gūştin ʙurda istodin.

V. Ş.ʙajev, B. Sergejev.

* * *

Dar sljūti staxanūvcihoji faʙrika

BUXORO. Dar nazdiki sljūti staxanūvcihoji faʙrikaji dūzandagiji «Partsjezdi 16-um» şuda guzaşt. Dar in sljūt direktori faʙrikaji mazkur Bosojants dar xususi çamʙasti soli 1937 va vazifahoji soli 1938 doklad kard.

Baəd az doklad rafiqho: Aronūv, Oqʙoşūv, Jartsev, Xūçajūva va digarho ʙa muzokira ʙuromada, dar ʙoʙati peşravihoji xud gap zada, taçriʙaji koraşonro gufta dodand. Qajr az in, onho dar xususi kamʙudihoji az tarafi direktsija va taşkilothoji çamoəjatiji in faʙrika rūj dodagiro ʙolşevikona tanqid kardand. Onho nişon doda guzaştand, ki faʙrika az oqijoji darkori, quvati elektris mukamal taəmin karda naşudast. Tsexi ʙuriş va dar tsexho vintiljator nest. Intizomi mihnat sust meʙoşad. Baroji staxanūvciho va udarnikho şarojiti darkori ʙunjod karda naşudast. Korhoji kluʙ, cojxonaji surx va digaraş çudo ham sust meʙoşad. Jasli va oşxonaji faʙrikaji mazkur talaʙi mihnatkaşhoro qoneə namekunand va digaru digar.

Soni, sljūt ʙa direktsija va taşkilothoji çamoəjatiji faʙrikaji mazkur ʙuporid, ki ʙaroji kamʙudihoji nişon doda şudagiro ʙa tezi ʙartaraf kardan corahoji darkori ʙinand.

Sljūt qaror kard, ki dar ʙajni raʙocihoji faʙrika corjakgiriji sotsialistiro ʙoz ham ʙa avç darovarda, plani korkardaʙuroriji soli 1938-umro naticanok içro karda şavad. Hamon zamoni ʙa staxanūvciho va udarnikho harakati tozaje pajdo şud. Onho jak digariro ʙo vociʙijathoji konkreti ʙa corjakgiri çeq zada, dogovor ʙastand.

Baroji az taçriʙahoji jakdigar xaʙardor şudani raʙociho, sljūti mazkur jordami kalon rasond.

Ja. Sljūnūv.

XAT ʙA REDAKTSIJA

Maəorifi xalqi ucastoki muhimtarini ʙunjodijati sotsialisti meʙoşad. Partija va hukumat, ki dar ʙoʙati maəorifi xalqi qamxūriji ʙuzurg mekunand, ʙa in ucastok va ʙa kori taəlimi ʙacaho diqati ʙuzurgtarin mondagijand va monda istodin.

Baroji maktaʙhoro az muəalimhoji kvalifikatsijanok taəmin kardan tamomi şarojithoro ʙunjod kardagijand. Alhol sadho hazor muəalim dar maktaʙhoji əoli taəlim girifta, daraçaji əilmi xudro ʙaland karda istodin.

Duşmanhoji xalq—çosushoji trotskistiju-ʙuxarini, milatcihoji ʙurzuazi hamaji ahamijati in korro xelo naqz donista, ʙo tamomi quvat ʙa on zarar rasondagijand.

Dar mudati solhoji oxir ʙaroji taşkil dodani Institutoji muəalimi, ki dar onço muəalimho kvalifikatsijaji xudro ʙaland mekunand, 5 milion sūm xarç karda şudagijast, duşmanhoji xalq ʙa in ucastok ham zarar rasondagijand. Onho didaju donista ʙa muəalimhoji dar Institut taəlim girifta istodagi, raʙnadoda, şarojit ʙunjod namekardand. Hozir ham harakathoji dumcahoji duşmanhoji xalq dida şuda istodin. Cunonci: Mo, direktori maktaʙi 6-umi mijonaji nomukamali jahudigiji şahri Namangon Sulajmonūv va mudiri əilmi Godelūv ʙaroji əilmi xudro ʙaland kardan, dar maktaʙi qojiʙonaji şahri Farqona taəlim girifta istodem. 31-umi dekaʙri soli 1937 dar asosi çeqʙaniji Institut dar vaqti kanikuli zamistoni ʙaroji imtihon dodan, ʙaroʙari muəalimhoji digari qojiʙona xonda istodagi ʙa sesija ʙa Farqonarafta ʙudem. Dar in vaqt kori maktaʙ ʙa muəalim rafiq Hajimūv va starşij vozatiji pionerho rafiq Jeremijants supurda şuda ʙud. Dar in masala az tarafi mudiri gorONO rafiq Şaripūv ruxsad doda şuda ʙud.

Baəd az tamom şudani sesija mo 11-umi janvar ʙoz gaşta omada, kori dojimiji xud maşqul şudem. A 20-umi janvar az gorONO dar xu ʙaroji dar vaqti kanikuli zamist «naqz rahʙari nakardan» az kor gir ta şudan prikaz giriftem. Mo in k gorONOro noqonuni hisoʙ mekun GorONO ʙa asosi harakati inspekt Tursunūv, ki mo candin ʙorho latciqiji ūro ʙa holati gazetahoji joni va markazi oşkor kardagij mohoro az kor çavoʙ dodagijast. Ha maji in korhoji moro ravini Mulo Mūşijah Boruxūv, ki ū ʙar ʙa muqoʙili mo gūştin ʙurdan doj harakat mekunad, ʙa Tursunūv a şuda xaʙar dodagijast. Boruxūv maji in voqiəahoro az pisari xaʙardor şuda, kori maxfiji moro kor kardagijast. Dar natiçaji ʙa qoʙili mo gūştin ʙurdani harduji ho Tursunūvi milatci va Boruxū dumʙardori gorONO mohoro az çavoʙ dodagijand.

Mo az redaktsija iltimos mekun ki ʙa in kor daxl karda, ʙaroji kor monda şudani mo madad nad.

Direktori maktaʙi № 6 Sulajm
Mudiri əilmi Godelūv.

AZ REDAKTSIJA

Korkunhoji gorONOji Namang ahamijati ʙaland kardani kvalifik tsijaji muəalimhoro nafahmida, ʙa manəijat rasonda istodin. In ta man nodurust va toqatnoovar me şad. GorONO ʙojad ʙa muəalimho maktaʙhoji intidoji va mijona roji kvalifikatsijaji muəalimhoji xu ro ʙaland ʙardoştan madad raso

Mo talaʙ mekunem, ki ʙa in k prokurori Namangon daxl kard faktro sançida ʙuromada, gunahko hoji az qonun ʙerun az kor çav doda şudani rafiqho Sulajmonūv Godelūvro ʙa çavoʙgari kaşad.

* * *

DAR KONTSELJARIJA NIŞASTA RAHʙARI KARDAN OXIR MONDA ŞAVAD

To revoljutsijaji Oktjaʙr dar şahrhoji Turkistoni soʙiq, ki dar in çumla şahrhoji Ūzʙekistoni hozira medaromad, vodoprovod mavçud naʙud. Xalq az oʙi toza mahrum ʙud. On ʙeştarin oʙi kūhnaji dar havzho hafta-hafta va gohho mah-mah istoda kiça karda va hato ʙūj giriftagiro menūşid, ki in ʙaroji tansihatiji xalq xelo zarʙa doda va harxel kasalihoro pahm mekard.

Hukumati kūhna ʙaroji xalqro ʙa daraçaji darkori az oʙ taəmin kardan heç qamxūri namekard. Jak vaqte ʙaroji dar Toşkand vodoprovod guzarondan qajrat karda şuda ʙudast, amo quvati hukumati kūhna narasida, in kor dar hamun vaqt guzaronda naşuda ʙudast.

Amo alhol ahvol mutlaq digar xel şudagijast. Hozir dar şahrhoji Toşkand, Samarqand, Buxoro, Qūqond va Behʙudi vodoprovod guzaronda şudagijast, ki dar in şahrho xalq va sanoətu idoraho az oʙi toza taəmin şuda istodin. Baroʙari guzarondani vodoprovod dar in çojho kasali kam şuda, xususan dar şahri Buxoro dardi rişta ʙutunan ʙarham doda şudagijast.

Hamaji in panç vodoprovodi komunali dar jak sutka 25 hazor metri kuʙi oʙ medihad. Daroziji onho 165,3 kilometr meʙoşad. Dar 222 çoj ʙutkahoji oʙdihi soxta şudagijast.

Agar dar soli 1937-um ʙa ʙunjodijati vodoprovodi az tarafi hukumat 2 milionu 168 hazor sūm pul çudo karda şuda ʙoşad, amo dar soli 1938-um 4 milionu 270 hazor sūm pul çudo karda şudagijast.

In miqdor pul ʙaroji remonti ʙerxarç kardani vodoprovodhoji mavçuda va dar şahrhoji Andiçon, Farqona, Urganci Nav, Marqelon va Tirmiz projekt soxtani vodoprovodhoji nav masrif karda meşavad.

Içro kardani plani soli 1938 dar peşi taşkilothoji mahalliji komunali va xususan organhoji sovetiju partijagi vazifahoji çavoʙgarinokro memonad. Az hama peştar dar masalahoji taşkili, ki on dar kvartali jakum şuda meguzarad, ahamijati çidi dodan darkorast. Amo ahvoli hozir dar nazar namojon ʙudagi cunin guvohi doda istodast, ki hanuz dar çojho korhoji dar soli 1938 içro meşudagiro na inki sar karda ʙoşand, amo smetaho va plani koriji xudro hole ham nasoxtin.

Garcande şūʙahoji xoçagiji komunaliji gorsovethoji Toşkand, Samarqand va Qūqond ʙa kori plansozi doxil şuda ʙoşand, amo in kor dar Andiçon, Farqona, Urganci Na Marqelon va Tirmiz heç dida nam şavad.

Nişon doda guzaştan darkorast, k Narkomkomxoz hamaji hamin ahvo ro dida, az rahʙariji kontseljari da nakanda, dar çojho odam rohi nak ka rahʙariju jordami əamaliji xu narasonda istodast. Narkomkom na ʙa korhoji ʙunjodijati vodoprov soli 1938 rahʙariji darkori nakar istoda ʙoşadu xalos, ʙalke coraji ʙa taraf kardani kamʙudihoji hozir d çojho mavçud ʙudagiro nadida i dast.

Agar mo az jak taraf az ʙol dar jak qator şahrho guzaronda ş dani vodoprovod takaʙuri kune amo az tarafi digar ʙojad ʙaroji c mexanizmi soəat kor kardani harakat kunem, cunki oʙ ʙa haj odam çudo ham zarur meʙoşad.

Vodoprovodhoji şahrhoji Buxoro va Samarqand jak cand kamʙudih çidi dorand. Dar in şahrho xalq ʙ daraçaji darkori az oʙi vodoprov taəmin karda şudagi nest. Quvat imkonijati mavçuda ʙa daraçaji da kori manfiət ʙurda naşuda ist dast.

Vodoprovodi Samarqand imkonija dar jak sutka to 4 hazor metri ku oʙ rasondan dorad, amo on ho qariʙi 3 hazor metri kuʙi oʙ raso istodast. Az rūji projekt ʙojad ho 44 protsenti xalqi şahr ʙa hola vodoprovod az oʙ taəmin karda vad, amo az ʙoloji ʙehafsilagi ʙeparvojiji korkunhoji vodoprov şahr faqat 14 protsenti xalq az vodoprovod taəmin karda şuda ist dast.

Inxel ahvoli toqatnoovar dar Bu ro ham dida meşavad. Dar inço əimorathoji asosiji sariçūji nazor nakardan, ʙa kori əimorat çavoʙ mavçud naʙudan, ʙa oʙ tarifi ʙal mondanro roh dodan (dar jak me kuʙi oʙ 2 sūmu 18 tin narx mo şudast) va kontingenthoro zijod kardan dida meşavad. Ba çoji d sutka 3500 metri kuʙi oʙ rasond 2000 metri kuʙi ʙa xalq oʙ raso şuda istodast, ki dar natiçaji in vodoprovod 45 protsenti xalq man əat ʙurda istodast.

Baroji dar soli 1938 tamomi p çudo karda şudagiro ʙa tariqi xaroçot karda, ʙaroʙari digar ʙun dijati sotsialistiji mo ʙunjodij vodoprovodiro ham ʙarʙardori karda avalan az Narkomkomxoz rahʙariji da talaʙ karda meşavad. Ba rahʙar ʙjurokratiju cinovnikiji kantselja oxir mondan darkorast.

* * *

Cojxonaji surxro madani karda şavad

QŪQOND. Cojxonaji surx jake az maədançoji madaniji mihnatkaşho meʙoşad. Baroʙari hamin, ʙaroji talaʙi əomaji mihnatkaşhoro qanoəatʙaxş kardan, jak qator corasinihoji əamali guzaronda, cojxonaji surxro dar haqiqat maədançoji madani kardan lozimast. Lekin inro dar cojxonaji surxi dar nazdi zavodi ravqanʙuroriji nomi 1-umi Maj dida nameşavad.

Dar inço jak cand kamʙudihoji ʙa cojxonaji surx munosiʙ naʙudagiro meʙinem. Korkunhoji on qajr az oʙi çūşu cojfurūşi, dar ʙajni raʙocihodigar jagon kor nameguzaronand. Garcande ki ʙinoji cojxonaji mazkur kalon ʙuda, ʙaroji kori əomaviju maədanikuniro guzarondan imkonijat ʙoşad, lekin korkunhoji cojxona az o fojda naʙurda va jagon kori əamali guzaronda istedin. Hato dar ʙar surxi in cojxona hama vaqt qajr gazetahoji kūhna jagon cizi dig nest. Ba avozi ʙaland gazeta xon doda nameşavad.

Direktsija va taşkilothoji çami tiji in zavod lozimand, ki ʙa coj naji surxi mazkur jordami əamali sonda, kori madaniro ʙa avç da rand.

Z. Nekiolūv.
Ş. Jusuvajūv.

Redaktori çavoʙgar **M. AMINŪV.**

Upolūzglavlit № A — 624
Toşkand. Uzpoligrafkomʙinat.